وہمچنان شهادت سلسله ست تسبیم
تا بر دوم گوی بشیپا بر جسرانوین طلعم شها نگو باشد

(٤) صفحه

شهادت

ارگان مرکزی حزب اسلامی افغانستان

نمبرمسلسل (١٣٠٥) سال نزدهم شمارهٔ (٢١٣) یکشنبه (٢٣) جدی
١٣٧٥ هـ ش (٣) رمضان المبارك ١٤١٧ هـ ، ق (١٣) جنوری ١٩٩٧م

داسلام آباد په مذاکراتوکی به دطالبانو هیئات گډون کوی

به هیئات کی مولوی وکیل احمد ، مفتی معصوم افغانی اومولوی عبدالوهاب گډون لری

دمذاکراتو د پیل لپاره سمدستی اوربند او دبندیانو تبادله مقدماتی ټکی دی

اسلام آباد - دجدي ٢٢ مه دورکړل شویو رپوټونو له مخي ویل شوي چي په افغانستان کي دمخالفولو ترمنځ داوربند راوستلو لپاره دراتلونکي دوشنبي په ورځ په اسلام آباد کي خبري

پاتی «٤» مخ «١٠» ستون

حاجی عبدالقدیر دننگرهار د پخوانیو قوماندانانو او قومی مشرانو غونډی ته په وینا کی :

طالبان هغه چاته "ټوپکیان" وایي چي روس يي مات کړ

طالبان افغانستان دتجزیی په لور پرمخ بیایی

دمشرقی ولایاتو خلك حق لری چی په جرأت ووایی " مونږ نور سوله غواړو "

مشرقی ولایتونه پخوا دامن کور وو ، اوس راځي چي مشرقی لدی کشمکش نه وباسو

دختیز ولایاتو دقوماندانانو اومشرانو شورا حاجی عبدالقدیریوځل بیا دموقتی مودی لپاره دشورا رئیس وټاکلو

پیښور - دجدی ٢٢مه : د ختیزو ولایاتو د پخوانی جهادی شورا پر شمیرغړو، جهادی قوماندانانو اوقومی مشرانو د یوی غونډی په ترځ کی د ننگرهار پخوانی والی حاجی عبدالقدیریوځل بیا د موقتی دوری لپاره د شورا د مشر په توگه وټاکه او ددی شورا لپاره یی یو شمیرکمیسیونونه تصویب کړی. دا پریکړه دهغه غونډی په ترځ کی اعلان شوه

پاتی «٤» مخ «٦» ستون

دکتور عزالدین " لاراکی " سرمنشی سازمان کنفرانس اسلامی :

گروه های افغان ازهرگونه درگیری مسلحانه درماه مبارك رمضان خودداری نمایند

سازمان کنفرانس کشورهای اسلامی با آغاز ماه مبارك رمضان ازگروه های متخاصم ودرگیر در افغانستان مطالبه کرده که آتش بس در این ماه را در کشورخود نافذ گردانند.

بقیه درستون «٥» صفحه «٤»

صاحبزاده یعقوب خان دافغانستان لانجي پرسرد خبرولپاره ایران ته ځي

دافغانستان په اړه ایران او پاکستان جلاجلا نظرلري

تاکل شوي چي د پاکستان دبهرنیو چارو وزیر صاحبزاده یعقوب خان دافغانستان دمسئلي په اړوند دخبرو اترو لپاره یو ځل

پاتی «٤» مخ «٣» ستون

دونفر به جرم سرقت پرزه های عراده جات درکابل دستگیر شد

کابل ٢٢ جدي
دونفر به جرم سرقت پرزه هاي عراده جات دستگیر شدند .
براساس گزارش رادیو شریعت روز

بقیه درستون «٥» صفحه «٤»

علي اکبرولایتي وزیرخارجه ایران :

ایران ازهیئت طالبان براي سفر به آن کشور دعوت نکرده است

ایران آماده برگزاری یك کنفرانس بین الافغانی درتهران است

تهران ٢٢ جدی : داکترعلی اکبر ولایتی وزیرخارجه ایران برضرورت اشتی ملی میان گروه های افغانستان تأکیدکرد . قرارگزارش رادیوایران ولایتی

بقیه درستون «٤» صفحه «٤»

کار استخراج معدن یاقوت جگدلك آغاز شد

کابل ٢٢ جدي
کار استخراج معدن یاقوت واقع جگدلك آغازخواهدشد.
براساس گزارش رادیو صداي شریعت این مطلب را مولوي احمد جان سرپرست وزارت معادن وصنایع حین دیدار ازساحات

بقیه درستون «٥» صفحه «٤»

هیئت کمیته جهانی حقوق بشر بامعاون اداره طالبان درکابل دیدارکرد

کابل ٢٢جدی : یك هیئت کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد بریاست (چونگ یون پیك) با ملامحمد حسن «آخند» سرپرست

بقیه درستون «٤» صفحه «٤»

الهی لارښوونې

ال م

یقیناً هغه کسان چي پټوي هغه څه چي الله له کتاب څخه نازل کړي او په هغه سره کمه بیه اخلي دادله په خپلو گیډوکي ته خوري نه اچوي مگراو اوالله به دقیامت په ورځ ورسره خبري ونکړي اونه به ئې پاك کړي اوددوي لره دردونکي عذاب دي . دا (هماغه) ډله ده چي بې لاري توب ئې په هدایت واخستلواو عذاب په بخښنې . نو (عجیبه ده چي) څه شي په اورباندي (داسي) صبرکوونکي کړه . دادي لپاره چي بیشکه الله داکتاب په حقه نازل کړي اویقیناً هغه چي په کتاب کي اختلاف کوي حتماً په لري بیلتون اواختلاف کي دي . ښیگڼه دانده چي خپل مخونه ختیځ اولویدیځ ته واړوي اوبرعکس ښیگڼه داده چي چاپه الله ایمان راوړو اودآخرت په ورځې اوپه ملائکواوپه کتاب اوپه انبیاوو او مال ئې سره دمینې ئې خپلوانو اویتیمانو اومسکینانو اومسافرانواوسوال کوونکوته دغاړوپه (خلاصون) کي ورکړ (مصرف کړ) اولمونځ ئې قائم کړ اوزکات ئې ورکړ - او وفاکوونکي په خپلوژمنوچي کله عهدوکړي اوصبرکوونکي په سنونځواوکړاوونو اودجگړي په وخت کي داهماغه ډله ده چي رښتیاني وویل او دوي همدادوي متقیان دي .

سازمان عفو بین المللی حملات هوایی مخالفان طالبان بر کابل رامحکوم نمود

ازهشدار طالبان مبنی بر اعدام اسرای جنگی مخالفان نیز انتقاد گردیده است

لندن ٢٢جدی :سازمان عفوبین المللی اینستی انترنیشنل حملات اخیرطیارات جنرال دوستم برشهرکابل را محکوم نموده این حملات رابدون تمیزوتشخیص توصیف کرده است .

بقیه درستون «٥» صفحه «٤»

طالبان متخلفان ازماه مبارك رمضان رابه (٦٠) روز حبس محکوم کرده اند

آغاز قیودات شب گردی ازساعت "٩" به ساعت (١١) شب تغییر خورد

کابل ٢٢جدی : اداره طالبان همگام بافرا رسیدن ماه مبارك رمضان مقررات شدیداسلامی را درکابل وضع کرده هشدارداده اند که هیچ فردی نمیتواند ازقوانین ماه مبارك

بقیه درستون «٣» صفحه «٤»

جنگ های پراگنده دربادغیس وشمال کابل جریان دارد

هردو جانب مدعی دفع حملات جانب مقابل اند

بادغیس -٢٢ جدی : درگیری میان نیروهای طالبان ونیروهای شورای عالی دفاع درولسوالی

بقیه درستون «٣» صفحه «٤»

هاشمی رفسنجانی ریس جمهور ایران دریك مصاحبه مطبوعاتی :

ایران به گروه ها ی افراطی علاقه ندارد ، نمونه اش را درافغانستان می بینید

اشاره : خبرنگاران روزنامه شرق الاوسط و شبکه تلویزیون عربستان که در لندن نشر میشود اخیراً مصاحبه یی با هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور ایران داشته اند. این مصاحبه حاوی نکات خواندنی است که اینك خدمت شما تقدیم میشود .

اداره

خبرنگار : جناب آقای رئیس جمهور اگر اجازه بفرمائید من مایلم ازاوضاع داخلی در ایران آغاز کنم ، جناب عالی به عنوان معمار نخست نهضت سازندگی ایران لقب یافتند مایلم درخصوص نهضت عمرانی بزرگی که امروزایران با آن روبروست سخنانی ایراد بفرمائید . تحولات بزرگ کنونی را در ایران چگونه ارزیابی می کنید .

ص (٢)

بابستری شدن دوباره " یلتسین "جنگ قدرت در روسیه باردیگر اوج گرفت

درصورت کنار رفتن یلتسین چیچن بحیث یك کشور مستقل عرض اندام خواهدکرد

مسکو٢٢جدی : بابستری شدن مجدد بوریس یلتسن رئیس جمهور روسیه مخالفان ازاوخواسته اند ازقدرت هرچه زود ترکنار رود .
خبرگزاری ایتارتاس به نقل از یفگینی پریماکوف وزیرخارجه روسیه گزارش می دهد که وضعیت صحی بوریس یلتسن باردیگروخیم شده ومجدداً دریکی از

بقیه درستون «٢» صفحه«٤»

ملامحمدحسن آخند دتگاب په ولسوالی کی دجگړی له لومړی کرښی نه لیدنه وکړه

کابل - دمرغومی ٢٢: دطالبانو د سرپرستی شورا مرستیال ملامحمد حسن آخند تیره ورځ د تگاب په ولسوالی کی د جگړی له لومړی کرښی نه لیدنه وکړه .
کابل شریعت غږ رادیو تیره شپه په خپل خبری سرویس کی وویل چي ملامحمدحسن د تگاب په ولسوالی کی دجگړی د لمړی لیکی استحکامات وکتل .

پاتی (٤) مخ (٥) ستون

دسرحدی ایالت پخوانی لومړی وزیر میرافضل خان په حق ورسید

پیښور - دجدي ٢٢ مه
دپاکستان دسرحدي ایالت نامتو سیاستمدار اوددي ایالت پخواني لومړي وزیر میر افضل خان دزړه دناروغي له امله ساورکړه .
دخبري منابعو دریپوټ په اساس مرحوم میرافضل خان دپاکستان مسلم لیگ گوند

پاتی «٤» مخ «١» ستون

سه جمهوري آسیاي میانه یك معاهده دفاع مشترك راامضاء نمودند

سه کشور از اوضاع جاری درتاجکستان وافغانستان ابراز نگرانی کردند

بشکك ٢٢ جدی : ازبکستان ، قزاقستان وقرغزستان برگسترش همکاری های اقتصادی ونظامی باهمدیگرتاکید نموده اعلان داشته اند که این کشورها درصورت تهدید ازخارج مشترکاً بدفاع ازهم خواهند پرداخت .

بقیه درستون «٦» صفحه«٤»

ملامحمدغوث بهرنیو هیوادوته دخپل سفر راپور ملامحمد عمر ته وړاندی کړ

کابل - دمرغومی ٢٢مه : د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر ملامحمد غوث له بهرنیو هیوادونوتر راستنیدو وروسته دخپل کار رپوټ ددغه تحریك مشرملامحمد عمرته وړاندی کړی .

پاتی «٤» مخ «٢» ستون

دفاتحی اعلان

د کابل پوهنتون د ساینس پوهنځي د پخوانی استادبسم الله «محشور» او دهغه ځوان زوی نوید جان دمړینی له کبله چی دروان کال د سنبلی په شلمه (دسپتمبرلسمه ١٩٩٦) نیټه دپاراچنار په فرقه ایزو جگړو کی په شهادت رسیدلی اوجنازی پخوا د دوی په پلرنی هدیره (دپکتیاولایت پټان ولسوالی) کی خاورو ته سپارل شوی دی، ټولو دوستانه ته خبوورکول کیږی چي د مرحوم اودهغه زوی دناریته وو فاتحه دجدی د میاشتی په څلوروشتمه (٢٤) نیټه د دوشنبي ورځ چي د جنوری د دیارلسمی (١٣)نیټی سره سمون خوری د نهی بجوڅخه تردوولسو بجوپوری د پیښور دټاون د سپین جومات او دښځوفاتحه د دوی په کورکی اخستل کیږی .

د کورپته : اباسین مارکیت - فیز(٣) حیات آباد دکورنمبر ST-7 ، 426 K-4

شهادت
ارگان مرکزی حزب اسلامی افغانستان
بیانگرعقاید وآرمانهای حزب اسلامی افغانستان
صاحب امتیاز: حزب اسلامی افغانستان
موسس : انجنیرحکمتیار
ناشر : ریاست ارشادوفرهنگ
تحت نظر هیئت تحریر
تیلفون : (۲۶۲۴۸۷)
آدرس پستی : ۱۰۳۶ یونیورسٹی تاون -پشاور

د «انقلاب» میاشت ...!

د روژی ، مبارکه میاشت د «رحمت»، «مغفرت» او د دوزخ له اوره د «نجات» میاشت ده . دا د مسلمان در یاضت ، تزکیی ، او رغاونی میاشت ده ، دا د حقیقی «بازگشت» او«برئت» میاشت ده .

بازگشت د دین په خوا،ددین دروح په لوری، ددین دمحتوی اوپیغام په خوا، او «برئت» له ټولو هغو«بدیو» نه چي د فرد او یاټولنی په وجود کی ئی په بیلابیلوبڼوتبارزکړی . «برئت» له ټولو هغو«ناروااوو» څخه چي یائی د رواجونو شکل غوره کړی ، یا د«مصلحتونو»، یا د «ضرورتونو» او یا د بیلابیلو «نورمونو» او «پرنسیپونو».

روژه دمسلمان لپاره «انقلاب» او« تکامل » میاشت ده . دا په دی چی په دی میاشت کی د «نفس» په خلاف مبارزه کیږی ، د «نفس» په «بغاوت» باندی غلبه ترلاسه کیږی ، ټول هغه سرکش «رجحانونه» ځپلی کیږی چی مسلمان د خدای (ج) له لاری اړوی او په «طاغوت» پسی ئی اقتدا ته دروی . البته دا باید ووایو چی «طاغوت» په هغه معنی نه چي د یوه سیاسی شعارپه ئی غوره کړه او د سیاست په لوخړو اوغبارکی ئی اصلی «مفهوم» پټ شو. «طاغوت»د «رحمانیت » د جبهی او«صف» مقابل دی ، که دا په هر«فورم » او «لباس» کی وی ، که هرنوم ورپوری وی ، خو چی د خدای (ج) له لاری و اوښت او د«شیطن» په پله ئی قدم کیښود ، د خپل نفس غوښتنی ئی په خلکو حاکمی وگڼلی ، د نورو حق ئی سلب کړ او، «انسانیت» ئي توهین کړ، هغه طاغوت دی – که ظاهراً په هرصف کی دی او که قیافه ئی هرډول ده .

روژه د مسلمان د شخصیت د جغرافیی د جوړولو او اړولو «کورس» دی، د شخصیت ، کرکټر، ذهنیت اوتفکربدلول اوجوړول د یوه «انقلاب» لپاره داسی اصل دی، چي هیڅ «بدیل» نلری. بی له دی چي خلك له یوه بدل شوی ذهنیت ، نظرئی او ابتکار اوتجدد سره را وړاندی شی ، د هیڅ «انقلاب» راوستل ممکن نه دی .

د ایت شریف مفهوم دی چی خدای (ج) به ترهغی د کوم قوم حالت بدل نکړی ، ترڅو چي هغوی خپل ځانونه بدل نکړی .

د اوسنی دوران یوه لویه بدبختی دا ده چی انقلاب یکی له پاسه راځی ، دیوه انسان د اسارت معنی اصلاً ده ، همدا چي یوشی ورته له پاسه جوړشی او دی ئی ومنی . د توحید او شرك یو فرق همدا دی چی الله (ج) انسانان په خپله د ځا ن د حالت بدلولوته رابولی او«طاغوت» بیا د انسانانو د «حالت» او«تقدیر» بدلون د خان حق بولی.

واقعیت د ا دی چي که زموږ د «جهاد » اوخاصتاً د لومړی کرښی د مسؤلینو په باره کی ددی الهی اصل رعایت نه توجه شوی وای ، د «نفس» د بدلون اومهارکیدوموضوع جدی نیوله شوی وای ، «ناروغ»وگړی په خلکو نه وای تپل شوی ، اوهغه کسان چي د ذهنیت ، تفکر، کردار او کرکټرپه لحاظ تکامل یافته اوبدل شوی نه دی او دشخصیت د «تقوی ، رشد اوعظمت» له مخی لویدلی دی د جهاد د سرنوشت څښتنان نه وای گرځول شوی ، اوس به مو حالت خامخا بدل و .

خدای(ج) دی مسلمانانو ته خاصتاً زموږ هیوادوالوته او په ځانگړی هغوته چي زموږ د ملت د سرنوشت چاری وریوری تړلی دی، توفیق ورکړی چي په ریښتیانی معنی روژه ورته د «بازگشت»، «برئت» ، «انقلاب» او بالاخره رحمت ، مغفرت اونجات میاشت شی .

درصورت دوام وضع رقتبار کنونی ، فاصله میان طالبان وحامیان آنها افزایش میآبد

بقلم واصیل حمید

درتبصره های روزنامه شهادت چندین بار به این مساله ا شاره رفته که پس ازسقوط کابل بدست طالبان قضیه جنگ و پیشرفتهای جنگی برای طالبان موضوع دومی وضمنی قرارگرفته و موضوع کشورداری وحکومت سازی در راس امور طالبان شامل شده است . یعنی ، پس از رسیدن طالبان درکابل ، برای مردم این موضوع جالب ومهم نیست که طالبان کجا را فتح میکند و چه اندازه درساحه نظامی گری پیشرفت میداشته باشند .

آنچه مردم انتظاردارند این است که ببینند طالبان درساختاریك حکومت ودر زمینه فراهم آوری تسهیلات برای مردم چه کاری را از پیش میبرند . حالامردم میخواهند ببینند طالبان که ادعا دارند حکومت نمونه اسلامی میسازند ، چه اندازه مشکلات مردم را کم میکنند. برای مردم این اهمیت دارد که طالبان برای کاهش قیمت ها که متاسفانه با رویکار شدن طالبان نه تنها اینکه مهار نشده بلکه گراف صعودی و انتهایی خود را پیموده ، چه کاربرد و فعالیتی ازخود نشان میدهد وچه ابتکاری را وارد میدان میسازد.

همه مردم بلکه مبصرین کشورهای خارجی نیزپیش بینی می نمودند که با رویکار شدن حکومت طالبان ممکن سیل بازگشت مهاجرین به وطن وکاشانه شان سرعت بگیرد ودراندك زمان شهرهاوقصبات کشورمالامال ازکسانی شود که کم ازکم حدود یك ونیم دهه درکشورهای همسایه و بیگانه آواره ومهاجر بوده اند . اما باتعجب که قضیه برعکس انتظار شد و با رویکار شدن طالبان سیل مهاجرین تازه که حتی در عرصه پانزده سال به نحوی در داخل کشور زندگی نموده بودند ، بطرف خارج آغازگردید ومصایب وآلام مردم درهرساحه ایکه تصورمیشد چند چندان گردید .

بیاد داشته باشیم وقتی جنگ برای طالبان مساله دومی وحکومت داری ، مدیریت ومردم داری مساله اول قرارگرفته ، نقطه ضربه پذیری وصدمه پذیری طالبان نیز پس ازتصرف کابل تقریباً تغیراهمیت داده وفرق کرده است ، تا حالا بسیاری افراد طالبان وسیاست رسمی طالبان فشار روی مساله جنگ وحل نظامی قضایا ازطریق جنگ دارند آنها فکر میکنند اگرجنگ را ترك بگویند وبیشترهم وغم خود را متوجه مردم داری وکشورداری نمایند شاید عنان کار ازدستشان خارج شود ومخالفان کم کم حالت تهاجمی علیه طالبان پیدا نمایند . حال آنکه موضوع غیرازآنچه طالبان فکر میکنند تغیرجهت داده است یعنی ضربه هایی ازناحیه جنگ برای طالبان داده میشود شاید به آن اندازه مهم وخطرناك نباشد که طالبان شاید ازناحیه ضعف وکمبود های شان درقسمت حکومت داری متحمل میشوند .

دیروز در خبر آمده بود که روزنامه «واشنگتن پوست » پیش بینی قابل توجهی درمورد طالبان ارایه داده وگفته است که اگرطالبان درساختار یك حکومت قابل قبول برای اکثریت مردم ناکام شوند محبوبیت خود را ازدست خواهند داد . روزنامه گفته است «پیروزیهای طالبان به هراندازه ایکه چشمگیرهم باشد اما این موفقیت ها نتوانست به جنگ افغانستان خاتمه بدهد ..

واقعیت این است که پس ازتصرف کابل هرقدر طالبان مصروف جنگ میشوند به همان اندازه از امور اداره کشورفاصله می گیرند وبرهمان اندازه ازمردم نیز تجرید میشوند – با تاسف که غالب گروه ها وحلقه های سیاسی ما بشمول طالبان ، رسیدن به قله پیروزی ، آرامش وسعادت را تنها ازطریق نظامی می بینند و نازکترین وقیمتی ترین فرصت هایی را که بدون ازجنگ میشود کشور را توسط آن ازمعرکه بدبختی نجات داد ضایع مینمایند .

ازینج میزان به اینطرف اگرطالبان ازصلاحیت ها وفرصت هایی کارمیگرفتند که آنها در زمینه باثبات کردن کشور در اختیار داشتند امروزواقعاً که یك حکومت مورد قبول و به رهبری طالبان درکشورحکمفرما می بود و فضای صلح واخوت برکات وفیوضات زیادی را به همراه می آورد . طالبان درطی این مدت برای اقامه صلح درکشورهیچ کاری را نکردند .

اگرطالبان منادی صلح میبودند و اگرپامخالفین آماده آشتی نبودند لااقل درساحات تحت اداره خود فضای آشتی وبرادری را رونق میدادند. امروزسنگرهای مخالفین را باابتکار صلح فتح میکردند .

اگرفشار طالبان واگرشکنجه وسرنیزه طالبان آنطورکه خودشان ادعا دارند تنها متوجه مخالفان ومزاحمان حکومت طالبان می بود هرگزسیل مهاجرین آغازنمیشد وچرخ کار و بار درمملکت تقریباً به رکود مواجه نمیگردید. اگرمبالغه نشود شاید هشتادوپنج درصد ازمردمي که تازه آواره میشوند کسانی هستند که طالبان راحمایت داده بودند و برای رسیدن حکومت طالبان در انتظار نشسته بودند .

امروزهیچکس درداخل کشورمصئون نیست . درساحه طالبان اگردزدی وجرایم اخلاقی کم شده ولی ازآنطرف دیگرنظام پولیس، گیروگرفت وتاپه زدن وتوقیف کردن امن و آرامش را ازعامه مردم گرفته است ، تا حال اداره طالبان درکابل و ولایات نتوانسته ارگان منظم ومسئولی را برای تفتیش مظنونین ومخالفین رویکار نماید . هرطالب وهرمسئول طالبان درداېرصلاحیت خود برحقوق و اختیارات مردم حاکم میباشد.

موارد شکنجه به نحوغیرقابل تصور افزایش یافته وتاحال ده ها وحتی صدها نفر در زیرلت وکوب معیوب ویا جانسپرده است

درین حال بعضی از سخنگویان ومسئولین طالبان ازافغانهای تحصیلکرده ونیروهای فنی تقاضا میکنند که بوطن برگردند و طالبان با گرمی ازآنها استقبال وحمایت میکند. همچنان ازسازمان ملل وکشورهای دنیا تقاضا میکند که اداره طالبان را برسمیت بشناسد ولی واضح است تا زمانیکه طالبان عنان کار را برای عامهٔ مردم افغانستان بهتر نسازند تا که «راوضاع انکشاف و بهبود قابل توجه نیاورند . تقاضاهای آنها پا در هوا خواهد ماند . زیرا وقتی یك حکومت ازحمایت وسرپرستی و ازجلب رضایت رعایای خود ناکام بماند ، هیچ فرد بیرونی آنهم کسانیکه درزندگي بهتر بسرمیبرند ،حاضر نخواهندشد که عازم کشور شوند وبرای خدمت بوطن تحت زعامت طالبان رغبت نشان بدهند ،وهمینطور عواملی که برای کسب حمایت بین المللی و وجاهت دادن کشور درمحافل خارجی به آن ضرورت است هرگزدست نخواهد داد .

جان مطلب اینکه ، پس ازتصرف کابل مسئولیت کلی وعمومی کشوربدوش طالبان افتاده و سوال حکومت داری ومردم داری بشکل یك حریف ، یك هدف بمراتب قویتروموثرتر ازمساله جنگ ، درجلو طالبان قرارگرفته است.

تاکید طالبان روی حل نظامی قضیه یك حالت انتحاری وفوق العاده مزمن برای کشور وعمدتاًبرای خود طالبان می باشد . کسانیکه در برابر صلح احساس مسئولیت میکنند باید این نکته را مدنظرداشته باشند و ازهر راهی میتوانند طرفهای درگیر وبخصوص طالبان را به ترك سیاست جنگی تشویق نمایند.

اگرطالبان منادی صلح میبودند و اگرپامخالفین آماده آشتی نبودند لااقل درساحات تحت اداره خود فضای آشتی وبرادری را رونق میدادند. امروزسنگرهای مخالفین را باابتکار صلح فتح میکردند .
اگرفشار طالبان واگرشکنجه وسرنیزه طالبان آنطورکه خودشان ادعا دارند تنها متوجه مخالفان ومزاحمان حکومت طالبان می بود هرگزسیل مهاجرین آغازنمیشد وچرخ کار و بار درمملکت تقریباً به رکود مواجه نمیگردید. اگرمبالغه نشود شاید هشتادوپنج درصد ازمردمي که تازه آواره میشوند کسانی هستند که طالبان راحمایت داده بودند و برای رسیدن حکومت طالبان در انتظار نشسته بودند .

انحصار، اختناق، انفجاراواختلاف

دسید ولید لیك

داوسنی زمانی انسان هم دخپل ژوند په اروندو اړخونو دتیرو زمانو په څیر نه غور او فکر کولی شی . د ژوند هره لحظه ، هره شیبه او هره گړی یی ترغور او خبرتیا لاندی ده . نه غواړی چی یوه لږه اندازه وخت هم تر ینه ضایع شی خودا کار کوم انسانان کولی شی هغوی چی دوخت په قدر وپوهیږی ، وخت ورته ارځښت ولری او له هغه نه ښه ، سالمه او صحیح گټه واخلی . نه داچی دوخت تیریدل ورته سپك او بی معنی بیکاره شی نه ددین شی او نه ددنیا .

موتږ وینو هغوی چی دخدای (ج) له ورکړشویو نعمتونو څخه ښه گټه اخستی او دخدای ورکړی توان او طاقت له استعمال نه یی مناسبه فایده تر لاسه کړی تن په نړی کی دهرډول علم او پوهی خاوندان شول . هغوی دځمکی له نعمتونو څخه ښه ماره شول او س یی مخه نورو سیارو او کائناتو ته کړیده . که په ځمکه کی دکمپیوتر زمانه شوه په بهر کی هم ورته ستورو او سپوږمیو خپلی سینی پرانیستی دی . دا د دوی کمال نه دی چی دوی پخپله دغه بریاوی ترلاسه کړی بلکی دادهغه استعداد اوتوان په کار اچول دی چی الله (ج) ټولو انسانانو ته په واك کی ورکړیدی . اوهره ټولنه خپل ځان مکلف اومسوول بولی چی باید له دی ستروښیگڼو نه یوه ترلاسه کړی .

موتږ یعنی افغانی ټولنی په څو وروستیو لسیزوکی دخپل ځان ټولنی اوهیواد په وړاندی له ډیرو سترو تیروتنو اواشتباهاتو څخه برخمن شوی یو.

ان داچی تیروتنی اواشتباهات ورته نشو ویلی بلکی قصدی اعمال دی چی موتږ یی مرتکب شوی یو . په همدی اوږده موده کی موتږ یوه لحظه هم نه دخدای (ج) درضا په خاطر دهغه دمظلومو بنده گانو له پاره کار وکړ او نه مو دهغه دراکړشویو نعمتونو شکران په ځای کړ .

زموږ په ټولنه کی چی کوم نظامونه حاکم شوی هغوی هم له ځانه پرته بل څه نه دی کړی هغوی دخپلو ، خپلوانو له خیټو وکولو بل کار نه دی کړی . اداره اونظام یی په وچه دیکتاتوری ظلم، وحشت ، دهشت او ویری باندی چلولی ده . د اداری په جوړولو کی اسلامی قوانین خو څه چی انسانی او افغانی مقررات یی هم بی معنی گڼلی . زموږ دهیواد وگړی ورته دیومسلمان افغان اوانسان په څیر نه بلکی دیوه پردی شی په څیر هم ارځښت نه درلود. دولتی نعمتونه ، چوکی اومقامونه یی دخپلی کورنی پاولی شرعی حق بللی او دانور مجاهد ملت چی څه قربانی ورکړی هغه دهغوی حق ؤ او دامتیازاتو ترلاسه کول ددوی حق .

که د نادرشاه له کورنی نه "۱۳۰۷) هـ ش کال نه راحساب کړو نو څه مهم دولتی مقامات چی وو هغه ټول دده دکورنی ، خپلو خپلوانو او سردارانو مال ؤ ، هغه چی مړ هم شو نو بیا هم دافغانستان نعمترنه پواځی ددوی میراث و ترهغه چی داود دیوی سازشی کودتا په بیه کی هیله درلوده .

چی څو لسیزی نورهم افغانستان دهغوی پلرنی میراث وی . له همدغه امله یی په مطلق العنانه توگه غوښتل چی دقدرت له گدی ښکته نشی . دا چی د ویږلی مسلمان ملت دخپل پلرنی هیواد او دین په ساتلو کی څه ډول قربانی ورکړیدی هغه بیا دهغوی اذلی برخه ده خو دولس له قدرت څخه گټه اخستل پواځی دهمدوی دخپلوانو ، ناظرانو او تالی څټو دنده اومسؤولیت ؤ.

له هغه راوروسته یو بل دیکتاتوری ، جابر ،خاین او غدار رژیم دکمونیستانو په روسی چوپړاو ملاتړ سره راوړاندی شو . دوی خو یوه داسی مشترکه درلوده چی ددیکتاتوری پرولتاریایه نوم یی زموږ په تاریخی وروسته پاتی ساتل شوی هیواد کی دجگړی بدمرغه اوربل کړ . دوی په خپل انحصار ، اختناق او اختلاف کی هومره جنایتونه وکړل چی لومړی یی دلړم دبچیانو په څیر خپله مور وخوړله . پخپلو منځونو کی یی هومره سره ووهل چی بالاخره یی خپل باداران روسی سری لښکری هیواد ته راوستی او داتاریخی اسلامی هیوادیی پر روسی کمونیستانو وپلورلو. هغوی هم د سوسیالیزم تر نامه لاندی خپل زړونه پر افغانانو یخ کړل نه یی په سرډیل شول اونه یی هم په مال.

خوالله (ج) په فتحه اونصرت دغه دتیری دوخت جابر اوظالم داږه مار دمجاهد افغان په لاس راوپرځول شو او پرځای یی دمجاهدینو تش په نامه حکومت دپیښور دمعاهدی په ترڅ کی دلیانځکو دلوبو په څیر رانسخ ته شو دانتقالی دوورسیاسی لوبه پیل شوه هغوی هم ددوو ، څلورو میاشتو له پاره ، تردی وروسته دپر ناوړه انحصار دوره او ورسره سم دجگړو باداوباران پیل شو . دی جگړو هسی ویښی وبهولی چی ، جهاد موبری بربادشو . گټلی نوم دلاسه ورکړ او په بی کفایتی او بی اتفاقی کی مو لومړی نمری واخستی . له دی کارو پارسره دمجاهدینو ، دهغوی دشهیدانو ، دهغوی د کونډو ، رنډو ، یتیمانو ، ماشومانو او معیوبانو هغه هیلی چی دیوه اسلامی نظام دراوستو له پاره یی درلودی اوهغه قربانی اوسرښندنی یی چی له همدی امله یی ورکړی وی ټولی

پاتی ۳۰، مخ ۲۰، ستون

راځئ چی ټول مادی او دنیایی امتیازات دخدای (ج) درضا اودهغه دمخلوق دخدمت له پاره بی ارځښته وگڼو . په دی برخه کی پواځی خدمت په کار اوزیار گی وبولو نه دمقام اوچوکی په راس کی هلته خپل مؤمن ، پښتن په خدای مبین وگړی وگومارو . هغوی ته ووایو چی موتږ به د دی امانت پوښتنه درڅخه کوو هسی پوښتنه چی هم په دی دنیا کی وی اوهم په هغی دنیا کی . که موتږ د انحصار اختناق ، انفجار او اختلاف لاری پریښودی نو ژر به یو ځل بیا په نړی کی زموږ جهادی لوړتیا اوعظمت راژوندی شی اودخپل اسلامی هویت په لوړولو به بریالی شو

ایران به گروه های افراطی علاقه ندارد ، نمونه اش را درافغانستان می بینید

رئیس جمهور : بسم الله الرحمن الرحیم - بهر حال ایران از لحاظ منابع ، بسیار غنی است ومابااستفاده ازاین منابع ، نیازهای توسعه کشور را در برنامه هایمان تنظیم کردیم وفکر می کنیم واقع بینانه تنظیم شد . هدفم این بود که نیاز کشور را ازخارج کم کنیم که این آرزودر زمینه یك ونیم برنامه تاحدودی بدست آمده است

درگذشته سیاست رژیم قبل تحت تاثیر قدرت های خارجی ، وابسته کردن ایران بوده است . درطول هشت سال جنگ هم آسیب زیادی را دیدیم ، لذا ضرورت برنامه ریزی برای سازندگی خیلی مشهود بود و مردم خوب مان خوب استقبال کردند.

خبرنگار : جناب آقای رئیس جمهور در اینجا سوالی مطرح است که تعجب خیلی ها را در خارج ازایران برآنگیخته است . با تمام احترامی که شخصاً برای قانون اساسی ایران قائل هستم مایلم از جناب عالی سوال کنم که رئیس دولت در ایران چه کسی است وچرا پاره ای ازتصمیماتی که در دولت جناب عالی گرفته می شود کاملاً اجرا نمی شود؟

رفسنجانی : حتماً قانون اساسی ما را خوانده اید . درایران بر اساس مذهب تشیع ، درقانون اساسی ولایت فقیه تثبیت شده و رئیس دولت در همان قانون رئیس جمهور است . سیاستهای کلی را ولی فقیه تنظیم می کند ولی بقیه مسایل دیگر توسط دستگاه های اجرایی پیشنهاد می شود ودر مجلس تصویب می شود واجرا می شود.

خبرنگار : آیا موضوع صدور انقلاب اسلامی همچنان دردستور سیاست جناب عالی ویا کشور تان قرار دارد با اینکه ما می دانیم شما از این مسایل پرهیز کنید ؟ چنین چیزی در هیچ یك ازمراکز تصمیم گیری در ایران نیست . یك تعبیری ازصدور انقلاب شده ، درگذشته منظوراین بوده که افکاری که مادر اینجا داریم وفکر می کنیم افکار اسلامی است این افکار مان را مطرح کنیم ودیگرانی که مایل هستند ازاین افکار استفاده بکنند . فکر می کنم به این معنا همه مان قبول داریم و آنچه الان درخارج ادعا می شود که ما می خواهیم در امور کشورهای دیگر دخالت کنیم اصلاً جزو اتهاماتی است که به ایران زده می شود.

خبرنگار : روابط کشور تان را با عربستان چگونه ارزیابی می کنید ؟

رئیس جمهور : طبیعی است که علاقمند برای همکاری با سعودی ها باشیم همسایه ما هستند ومسلمانند ، منافع مشترك زیادی هم داریم .

خبرنگار : جناب رئیس جمهور اصولا ایران چه پارامتر هایی را با تاکید برمبانی حسن نیت جهت پیشبرد در روابط می تواند به کشور های عربی حوزه خلیج فارس تقدیم نماید؟

رفسنجانی : هرچه لازم بوده است تاکید کردیم .

خبرنگار : مثلاً چه چیز هایی را ؟

رفسنجانی : شما به گذشته که فکر بکنید معمولاً اگر اقدام نامناسبی بوده ازسوی همسایه های ماشده است ازسوی ایران همیشه علایم دوستی بوده است . حالا من یك کمی برای شما توضیح می دهم.

جنگ هشت ساله بین عراق وایران را شما می دانید ، بالاخره هم درسازمان ملل ، عراق متجاوز اعلام شد . می دانید که مانفوذی برای وادار کردن به چنین رایی در سازمان ملل نداشتیم . دراین جنگ اکثر کشور های همسایه به عراق کمك کردند . خودشان هم قبول دارند . ما بعداز جنگ اعلام کردیم وگفتیم ماگذشته را دیگر ندیده می گیریم ولی آینده را بهتر از گذشته عمل می کنیم . درمسئله کویت باز عراق آنجا تجاوز کرد ما موضعی گرفتیم که آنها هم راضی بودند . وقتی که اوایل انقلاب گروهی رفتند ومسجد الحرام را اشغال کردند ایران قبل ازهمه این حرکت را محکوم کرد. ما می بینیم بدون جهت مسأله جزایر را برادران ما در جنوب بزرگ می کنند وهیاهو راه می اندازند.

این مسئله ای بود که خودشان می دانند قبل ازانقلاب اسلامی به یك نحوی تفاهم کرده بودند ومسئله تمام شده بود. واقعاً مسئله ای است که نباید بین ما همسایه ها نزاع درست بکند ولی ما هر روز شاهد یك بیانیه ویایك اعلام نظر هستیم . البته تفسیر ما این است که دوستان ما

بقیه درصفحه «۸» ستون «۳»

پرنیان اندیشه

گردآورنده :- تبسم

به فردا نمی رسد

«تیم »

درسعی غیرکابله برپا نمی رسد
خوش دولتیست لیك به فردا نمی رسد
کاخ بلند ونام نه گردد دلیل جاه
کرگس چوپرگرفت بـه عنقا نمی رسد
هرچند آب جوی تلاطم کنان رود
موجش بـه سهمناکی دریانمی رسد
دیدم صفای کوچه، زندان شهر را
پیغوله یی به نزهت صحرا نمی رسد
مجنون غمین مباش که تا دامن زمان
دستی دگـر بـه دامن لیلا نمی رسد
آن ساغوره، پیرچه خوش گفت با پسر ؛
بی رنج پای ،دست به حلوا نمی رسد
تا ارتقاء بستهٔ قـدرتنزل است
ما را مقـام ورتبـه، اعلی نمی رسد
ازبیکسی چـه شکوه که داور پناه ماست
لطف خسـان به رحمت مولی نمی رسد

سعدی وسفر با صاحبدلی

قضارامن وپیری ازفـاریـاب
رسیدیم درخاك مغـرب بـه آب
مـرایك درم بـود بـرداشتند
بـه کشتی و درویش بـگذاشتند
سیاهان براندند کشتی چـودود
کـه آن نـاخدا ، ناخدا ترس بود
مراگریه آمـد براحـوال جفت
برآن گریه ، قـهقه بخندید وگفت :
مخـورغم برای من ای پرخرد
مـرا آن کس آرد که کشتی بـرد
بگسترد سجاده بـر روی آب
خیالـت پـنداشتم یاپخـواب
زمدهوشیم دیـده آن شب نخفت
نگه بامـدادان بمن کـرد وگفت
چـرااهل معنی بـدین نگروند
کـه ابـدال درآب و آتش روند
نـه طفلی کزآتش ندارد خبر
نگـه داردش مـا در مهرور؟
پس آنانکه دروجد مـستغرقند
شب وروز درعـین حفـظ حقـند
نگـه دارد ازتاب آتش خلیل
چـوتابـوت موسی ازغرقاب نیل
چـوکودك بدست شناور برست
نـه تـرسد وگردجله پنهاور است
ره عقل جزپیچ برپیـچ نیست
برعـارفـان جـزخـداهیچ نیست
توان گفتن این با حقـایق شناس
ولی خـرده گیـرند اهـل قیاس
که پس آسمـان وزمین چیستند
بنی آدم ودیـو ودد کیستند
پسندیده پـرسـیـد ای هوشمند
بگویم گـرآیـد جوابت پسند
کـه هامون ودریا وکوه وفلك
پـری ، آدمـیزاد ودیـو وملك
همه هرچه هستند ازآن کمتر اند
کـه بـاهستیش نام هستی برند
عظیم است پیش تو دریا به موج
بلـنداست خـورشید تابان به اوج
ولی اهل صورت کجا پی برند
که ا ربـاب معنی بـه ملکی دراند
که گرآفتابست ، یکذره نیست
وگـرهفت دریاست ، یکقطره نیست
چـوسلطان عـزت علم بـرکشد
جهـان سـربه جیب عدم درکشد

ازبوستان سعدی (رح)

سخنوری و بداهت

گویند مرحوم (خلیل الله خلیلی) باری به ضیافت یکتن ازفرعون صفتان زمان رفت در بالای دروازه، ورودی نظرافگند که میزبان نوشته است :

اینجامقام پـرزدن جبرئـیل نیست .

درحال قلم روی دست گرفت و مناسب حال وی نوشت :

فرعون گشته یی مگررود نیل نیست .

گفته های گوهرین

۱- قیامت آنگاه قایم میشود که بدترین مردم به قدرت برسند .
۲- نیرومندی وافتخار درمردم آزاری نه، بلکه درکنترول نفس وبی آزاریست .
۳-یك ساعت عدالت گستری بهترازهفتاد ساله عبادت است .
٤-به عمل زمامداران فریفته مشوید . تا بنگرید که ازعاقبت کارایشان چه برمیاید .
٥- هرکه زمامداری را به چیزی که باعث خشم خداوند (ج) میشود، خوشنود میگرداند ، چنین شخص از دایره اسلام خارج میشود.
٦ - بنده، مومن تا آنوقت به حقیقت ایمان نخواهد رسید که زبان خود را ازناگفتنی ها بند سازد.
۷- فرشتگان آسمان به کسی که مردم را با القاب زشت ومسخره آمیزیاد میکند ، لعنت میفرستند .
۸- کسی که ازمردم حیانکند، ازخدا (ج)حیا نخواهد کرد.
۹-کسی کارستوده یی کرد و احساس لذت نمود ، رحمت خداوند (ج) بالایش باریدن می گیرد .

باخون شهید تازه بیعتی کنیم
ودرحق طلبی جهان پرآوازه کنیم

عبارات ذیل را شرح دهید ودرصورت استدلال بهتر، نام ونامه، تانرا با افتخار درصفحه، «پرنیان اندیشه ها » دریابید .

۱ - ازواجب به مستحب گرائیدن .
۲ - کامجویی را با دیانت تلفیق دادن .
۳ - دهان با قفل زرین بستن .
٤ - دست به عصارفتن .
٥ - مصلحت ازدشمن خواستن .
٦ - خلاف جریان آب شناکردن .
۷- درغم موی پالیدن .
۸ - فیل را باموی بستن .
۹- داس را باکلوخ تیزکردن .
۱۰- برچشم کورسرمه کشیدن .
۱۱- ازمهتاب شیرطلب کردن .
۱۲- ازسراب آب طمع کردن .
۱۳- ازکودك رازداری جستن .
١٤-دردهان بقه دندان پالیدن .
۱٥- سرکل را شانه زدن .

غم مخور

یوسف گم گشته باز آید به کنعان غم مخور
کلبه، احزان شود روزی گلستان غم مخور
ایدل غمدیده حالت به شود دل بـدمکن
وین سرشوریده باز آید به سامان غم مخور
گربهار عـمرباشد بـازبـرتخت چمن
چترگل درسرکشی ای مرغ خوشخوان غم مخور
دورگردون گردو روزی بر مراد ما نه گشت
دایمایکـسان نـماند حال دوران غم مخور
هان مشونومیدچون واقف نه یی ازسرغیب
باشد اندر پـرده بازیهای پنهان غم مخور
ایـدل ارسیل فنا بنیاد هستی بـرکـند
چون ترا نوحست کشتی بان زطوفان غم مخـور
دربیابان گربه شوق کعبه خواهی زد قـدم
سرزنشها گرکند خارمغیـلان غم مخـور
گرچه منزل بس خطرناك است ومقصد ناپـدید
هیچ راهی نیست کانرانیست پایان غم مخور
حـال مـا در فرقت جانان و ابرام رقیب
جمله میـداند خدای حال گردان غم مخور
حافظا در کنج فقروخلوت شبهای تار
تابود وردت دعاودرس قرآن غم مخور

آفتاب دیدم

خواجه حمید «راسخ»

درمکتب جـوانی درس شـتاب دیـدم
در آسمـان دیرش بـرق شهاب دیـدم
عزمش جوان چوپولاد جزمش حسـام قاطع
درخشـم این مـبارز صـد انقلاب دیدم
برخـیزای مجـاهـد کـامروزنهضت را
ازگـردش زمـانـه در پیچ وتاب دیدم
عمـریست التجایم ، نـوری که ره بیابم
ازمـشرق تـو امـروزآن آفتاب دیدم
بـرق نگاه تیـزت یك عـالمی بسوزد
درصـورت منـیرت چشم عقـاب دیدم
خاموشی ات گناهی است ای مرد نیك سیرت
بـرخـیزامـتی را مـن در عـذاب دیدم
جایی دگرندیدم حرفی که دل بجوید
ازصـد هزار عبارت کازفصل وباب دیدم
راسخ بگوصفاتش کار زد بهرچه گویی
چون پاسدار نهضت خیل شباب دیدم

علاقمندان ادب وهنر !

بیت زیر از دیوان ابوالمعانی بیدل (رح) انتخاب شده است . هرکه مفهوم آنرا با بیانی هرچه ساده ونزدیکتر به مرام شاعر ادا کردن توانست ، صفحه پرنیان اندیشه ها ، نام ونوشته او را زینت بخشای روی خویش خواهد ساخت .

بیت اینست :

تاپری به عرض آمد ، موج شیشه عریان شد
پیر هن زبس بالیـد ، دهریـوسفستان شـد

درست بخوانیم و درست بینوسیم

ضمیرهای اضافی پس ازکلمه های مختوم به واول ؟

۱- هرگاه کلمه یی مختوم به (آ) یا (و) باشد پیش ازضمیرهای (ام ، مان ، ات ، تان ، اش ، شان)یك (ی) به آن کلمه افزُده میشود ؛ مانند :آرزویم ، آرزوی مان ، آرزویت ، آرزوی تان ، آرزویش ، آرزوی شان ، کتابهایم ، کتابهایمان، کتابهایت ، کتابهایتان ، کتابهایش ، کتابهایشان .

بقیه درستون ۲ و صفحه ٤

ایران به گروه های

درجنوب به نحوی تحت تاثیر امریکا هستند وبخصوص این مسایل برایشان تحمیل می شود .

امریکا چون می خواهد درمنطقه حضور داشته باشد ، همین طورکه حضور دارد باید اینگرنه مسایل راخلق کند .

خبرنگار : جناب آقای رئیس جمهور، گفته می شود که عدی فرزند صدام ایران را مسؤل ترور خویش اعلام کرده است ؟

رفسنجانی : جالب ترازهمه این است که عراق ما را متهم کند به تروریسم . بهر حال مردم آن را می دانند واین حرفها خیلی تاثیر ندارد.

خبرنگار : جناب آقای رئیس جمهور اجازه بفرمائید سری به مغرب عربی ومشخصاً به کشور های الجزایر ومصر بزنیم . نظر ایران درمورد خشونتهایی که آنجا واقع می شود چیست ؟ روابط ایران با این کشور ها که در آن گروهها ازسوی دولتهایشان مورد قلع وقمع قرار می گیرند چگونه است . ؟

رفسنجانی : درمورد الجزایر ما الان همکاری با نهضت جبهه نجات الجزایر نداریم وازاول هم نداشتیم . ولی حکومت الجزایر را به عنوان یك نظر در آنچه که آنجا می گذرد ما مقصر می دانیم .آنها دریك انتخابات آزاد برنده شدند . مردم اکثریت داشتند . حق مردم را حکومت سلب کرد واین مسایل دیگر دنبال آن پیش آمد وعجیب هم اینکه کشورهایی مثل فرانسه وبعضی کشور های اروپایی که این همه از دموکراسی حرف می زدند حق مردم، رانادیده می گیرند . ما براساس اعتقادی که به دموکراسی وحق مردم داریم حاضر نیستیم بپذیریم اینجا همکاری کنیم با حکومت الجزایر یا انتقادی از مردم الجزایر داشته باشیم . سرزنش می کنیم هم غربی ها را وهم کسانی که این کار را به سرمردم الجزایر آورده اند. درمورد مصر اختلاف عمده ما از موقعی شروع شد که مصر، صف مسلمانان واعراب را در برابر اسرائیل درکمپ دیوید شکست ومقاومت را تضعیف کرد. آن موقع اکثر کشور های عربی با ما بودند ، هم نظر بودند . بتدریج آنها ازموضع خودشان عقب نشینی کردند وما سرموضع خودمان ایستاده ایم .

خبرنگار : چه بسا گروههای اسلامی وجود داشته باشند که دیدگاه تندی علیه شما در مقایسه با دیدگاه معتدل برخی ازکشور های عربی نسبت به شما داشته باشند.

رفسنجانی : همین طور است موارد اینطوری هم که شمامی گوئید هست . خوب ما هم به آن جمعیت های افراطی علاقه ای نداریم . نمونه اش را شما در افغانستان می بینید در خود همان الجزایر قبل ازاینکه این سرکوب اتفاق بیفتد ، یکی ازشخصیت های درجه دوم آنجا علیه امام خمینی (ره) بیانیه داد ، برای اینکه خودش را از داشتن ارتباط با ایران تبرئه کند. بهر حال ما آن کار بد الجزایر را محکوم می کنیم .

خبرنگار : آیا تروریسم را هم شما محکوم می کنید؟

رفسنجانی : حتماً

خبرنگار : از هرسویی که باشد ؟

رئیس جمهور : از هر جایی می خواهد باشد ، تا تروریسم باشد.

ولی یك چیز هایی تروریسم نیست که غربی ها آن را بعنوان تروریسم مطرح می کنند . مثلاً مقاومتی که درجنوب لبنان است چطور می توانیم آن را تروریسم بگوییم . این نمونه هایی مشخص تروریسم درفرهنگ غرب است.

خبرنگار : حال که مسایل لبنان پیش آمد اجازه می خواهم راجع به مسایل جنوب این کشور و مجموعه اعمالی که توسط نهضت مقاومت در آنجا دنبال می شود وغرب از آن به عنوان تروریسم و خشونت وما ازآن به عنوان مبارزه نام می بریم گفتگویی داشته باشیم . ایران تا چه اندازه سیاست جانبداری ازآنها را دنبال می کند.؟

رفسنجانی : مابه مقاومت جنوب لبنان کمك می کنیم . حقیقتاً ما تروریسم را اسرائیل می دانیم .تروریسم دولتی مصداقش اسرائیل است که می آید در کشور دیگری افراد را اسیر می کند بعنوان زندانی و می برد نگه می دارد. .

خبرنگار : گفته می شود که ایران بعضاً مذاکراتی را با امریکا انجام می دهد . آیا این گفته صحیح است واگر صحیح است هدف ازآن چیست ؟

رفسنجانی : با این تعبیر که شما می گوئید نه ، ولی مواردی است که من خودم توضیح می دهم . مثلاً در ایران سفارت سوئیس به عنوان حافظ منافع امریکا وجود دارد ، امریکا اگر بخواهد حرفی به ما بزند ازطریق سفارت سوئیس به ما پیغام می دهد ما هم جواب می دهیم یا در دادگاه لاهه آنجا ازطرف ما وامریکا دائماً محاکماتی هست که آنجا هم مذاکراتی می شود ، اینگونه چیز ها هست .

خبرنگار : آیا مسایلی در پشت پرده هست ؟

رفسنجانی : نه . اگر مساله ای پیش بیاید مثلاً در عراق یا همین حادثه ای که الان در عربستان است . معمولاً ازطریق سفارت سوئیس حرفی زده می شود.

خبرنگار: آیا این وضعیت ناشی ازعدم تمایل به داشتن مذاکرات مستقیم با امریکا است ؟

رفسنجانی : مااعتماد به امریکا نداریم تا بحال بارها دیده ایم که امریکا درگفتگو ها حسن نیت ندارد ما گفتیم اگر امریکا حسن نیتش را اثبات بکند حاضر به صحبت کنیم .

خبرنگار: اگراجازه بفرمائید فقط سه سوال دیگر ازجنابعالی دارم . نخست اینکه حزب الله به چه معنی است . آیا حزب الله از وجود یك حزب در ایران به همین نام حکایت دارد ؟

رفسنجانی : عنوان حزب الله از اول انقلاب معمولاً به مجموعه انقلابیهای اسلامی گفته می شد همه را می گفتند حزب الله ولی اخیراً گروههایی هم به طور مشخص اسم خودشان را حزب الله گذاشته اند و نشریه دارند . یعنی در فرهنگ ما به عموم نیروهای انقلابی می گویند حزب الله " حزب الله هم المفلحون " این عنوان را از قرآن گرفته اند .

خبرنگار : جناب رئیس جمهور زندگی اهل سنت درایران چگونه است ؟ آیا راست است که ایران نسبت به آنها تبعیض روا می دارد ؟

رفسنجانی : ماهمه هستمان را به خرج می دهیم که تبعیضی بین شیعه وسنی نباشد.

خبرنگار : جناب رئیس جمهور ، مدت ریاست جمهوری شما سال آینده به پایان می رسد ، پس از ریاست جمهوری چه خواهید کرد ؟ آیا حزب جدیدی تاسیس خواهید کرد یا به پست دیگری منتقل خواهید شد ؟

رفسنجانی : من ازاول هیچ وقت از پیش تعیین نکرده ام . برای شغل یا سمتی هم برنامه ریزی هم نکرده ام . هر وقت درهرمقطعی تشخیص داده شد که من کاری باید انجام بدهم همانرا قبول کردم .

آینده هم همین خواهد بود . بعضی ها پیشنهاد می کنند قانون اساسی را عوض کنید که من رئیس جمهور بمانم . من ازاین پیشنهاد استقبال نکردم برای اینکه خوشم نمی آید ازکسانی که بعدازانقلاب ها سعی می کنند در ریاست مادام العمر باقی بمانند.

این سابقه بدی در انقلابها است ومانع رشد نیروهای جدید می شود. الان هم تصمیم ندارم که حزبی تشکیل بدهم .

انحصار، اختناق . . .

په سپین لاهر شوی . دڅو تنو مغرضو کسانو له لاسه دیونیم ملیون شهیدانو دوینو په بدل اسلامی نوم ، شهرت او ګټلی جهاد مو له ناوره تبصرو او د دښمن له خو شالی سره مخامخ شو.

مونږ چی داخبره څیړو او پری غبیږو په دی او ولسیږو کی یی عامل دقدرت په انحصار کی دی چی وروسته یی داختناق بڼه غوره کړی . اختناق بیا په انفجار بدل شوی اوهغه بیا په ستر اختلاف ، په دی ډول زمونږ دهیواد تاریخی هویت ، اسلامی موجودیت اوشته والی اوس له ستر خطر سره مخامخ دی .

داخطر به د اتومی جګړو په څیر خطر وی چی ګټونکی او بایلونکی به ونه لری . په دی معنی چی که دافغانستان دخاوری تامیت ته کومه صدمه رسیږی دهغی عاملین به هم هیڅ ډول بقاونه مومی . بلکی هغوی به په تاریخ کی یو تورنوم وګڼلی هسی نوم چی په تری کی به یی پرضد نفر تونه اولعنتونه راولاړیږی.

مونږ دانحصار اواختناق مسایلوته ګرته ونیوه چی دا انحصار دچاله خوا دچا پرګټه و او دی مونږ ته څرګنده وی چی یوه واکمن هم ترینه ښه ورځ نه ده مبتدلی . دشاهی کورنی انحصار اواختناق هغوی پخپل منځ کی سره په نفاق اخته کړی. دداود خان مړی هم نه دی معلوم چی څه شو هغه بیا د خپلو روزل شویو بچیانو په لاس دمرګ کومی ته ولوریږد. اود هغه دلیونتوب اختناق اوانحصار یی پای ته ورساوه .

کمونستانو خو بیا په انحصار اواختناق کی هومره پرمختګ وکړ چی په افغانستان کی یی له کمونیستو ډلو ټپلو پرته چاته د ژوند حق هم نه ورکاوه . دوی داسلامی افغانستان هر کاڼی بوټی خپل دښمن باله پر هیڅ انسان څه چی پر حیوان او ژوی یی رحم ونکړ .

نه غرونه ترینه خلاص شول نه رغونه او نه هم ویالی اوکاریزونه . هماغه د چاخبره چی " دزه باش بانصاف " دوی هسی بی انصافه غله وو چی په هیواد کی یی داسلامی ضد اعمالو له امله له سترماتم نه بل څه نه وه پیل کړی.

دغه راز که پنجشیر سالاری هم یوه لنده ګنده منده وکړه دتیرو انحصارګرو په پل یی ګام کیښود. او اټکل یی وکړچی افغانستان دارګ په قلا کی خلاصه کیږی دا خو زمونږ شو نو افغانستان هم زمونږ شو. دی خورشوی انحصار اواختناق زمونږ مسلمان اومجاهد ملت نور هم لابدمرغه کړ نتیجه یی داشوه چی اوس دانحصار ، اختناق او انفجار په څپو کی دهیواد په شمال کی ګرځی.

په وتلی دوره کی اختلافات هغی مرحلی ته ورسیدل چی تورپی دیوالی - اتحاد او اتفاق شیرازه دتل له پاره له هیواد څخه کډه کړه .

ترڅو راوروسته چی کوم بل انحصار اواختناق دطالبانو په نوم زمونږ په هیواد کی راخپور شوی له بده مرغه چی دوی هم دنورو په څیر له ځانه پرته بل څه نه منی . هغوی چی په دی ملك کی قربانی ورکړی ، ځانونه ، مالونه او اولادونه یی نذرانه کړی هغوی او س په هیڅ کی نه شمیرل کیږی. دجهاد او فساد فرق نه کړی مجرم اومسلم ته په یوه سترګه ګوری ځینی تشویشونه او اندیښنی څرداسی هم دی چی د چارو د اجرا په سرکی زمونږ قندهاری وررور چی که طالب دی او که نه تاست دی . دانحصار ضربه دهغه په لاس کی ده څه چی هغه وایی او غواړی هغه بی کړی شی.

مونږ ټولو هغو ځواکونو ته چی په هیواد کی دننه دی که بهر ، له هیواد نه بهر پردی یی ملاتړ کوی او که زمونږ دملت ملاتړ ورسره شته دامشوره ورکوو چی انحصار ، اختناق ، انفجار او اختلاف پریږدی . داغوره اومنل شوی لاری نه دی . مقابل لوری سپك مه ګڼی خپله ددوو ورځو قربانی دخلکو له کلونو قربانیو څخه لوړه مه بولی . دروس او کمونیزم ماتی دامنیت له ټینګولو کمه مه بولی . افغانان یومتدین ، باهمته او باغیرته ملت دی دوی دخپل دین او وطن په وړاندی هیڅ څه ته ارځښت نه ورکوی . بی اتفاقی - نفاق - شقاق اوبدبختی بدمرغی راولی هیڅکله هم له یوه لاسه ټك نه خیژی . نه یواځی خان کوم منزل مقصود ته رسیدلی شو.

راځئ چی ټول مادی او دنیایی امتیازات دخدای (ج) درضا اودهغه دمخلوق دخدمت له پاره بی ارځښته وګڼو . په دی برخه کی یواځی خدمت په کار اوزیار کی ویولو نه دمقام اوچوکی په راس کی هلته خپل مؤمن ، پتمن په خدای مین وګړی وګومارو . هغوی ته ووایو چی مونږ به د دی امانت پوښتنه درڅخه کوو هسی پوښتنه چی هم په دی دنیا کی وی اوهم په هغی دنیا کی . که مونږ د انحصار ، اختناق ، انفجار او اختلاف لاری پریښودی ډیر ژر به یو ځل بیا په نړی کی زمونږ جهادی لوړتیا اوعظمت راژوندی شی اودخپل اسلامی هویت په لوړولو به بریالی شو . والسلام .

######

نبوی لارښوونې

دحضرت ابوعطيه (رض) نه روايت دى چي زه اومسروق دواړه ام المؤمنين حضرت عايشى (رض) ته ورغلو مسروق عرض وكړ دحضور (ص) دوه اصحاب دى او دواړه دخير په كار كى كوتاهى نه كوى . په دوى كى يو كس دماښام لمونځ كولو كى او روژه ماتولو كى تلوار كوى . او بل دماښام په لمونځ كولو او روژه ماتولو كى تاخير كوى (نودى دواړو كى كوم يو بهتر دى ؟) حضرت عايشى (رض) پوښتنه وكړه ، كوم يو تلوار كوى هغه ورته وويل ، عبدالله (يعنى عبدالله ابن مسعود) حضرت عايشي ورته وويل : حضور صلى الله عليه وسلم به هم همدغه شان كولو (يعنى تلوار بهتر دى . دحضور (ص) همدا طريقه وه) (رواه مسلم)

[illegible]

شهادت

ارگان مرکزی حزب اسلامی افغانستان

نمبرمسلسل (۱۳۰۵) سال نزدهم يكشنبه (۲۳) جدى ۱۳۷۵

قيمت يك شماره (۱۰۰۰) افغانى (۳ روپيه)

احكام دين خود رابياموزيم

حكم نماز جمعه درصورت فراهم نگرديدن شرايط وجوب ،

نمازجمعه به آن كسي واجب است كه به آن اين پنج شرط موجود گردد .

يعني برآن مردعاقل وبالغ وآزادي واجب است كه صحتمند ومقيم باشد. ليكن به آن كسي كه تمام اين شروط يا بعضي ازشروط ، موجود نگردد وي اگر نما زجمعه راخواند نمازش درست ميگردد يعني بعدازادا كردن نما زجمعه ، ضرورت به خواندن نماز ظهر نميگردد مثلاً زني به مسجد برود ،ونماز جمعه بخواند ، پس نماز جمعه وي صحيح است . بعداً ضرورت به خواندن نماز ظهر ازجانب وي نميگردد.

دسرحدي ايالت

غړي و ، چي ډيره موده يې دجمهور رئيس غلام اسحق خان دكار په موده كي دسرحدي ايالت لومړي وزير په حيث دنده اجرا كوله .

كله چي دبو لړ اختلافاتو له امله دنوازشريف په مشري مسلم ليگ گوند په دوو برخو وويشل شونو پرافضل دحامد ناصر چټهه په مشري دمخالفي ولې له فعالو غړو شمېرل كيده .

لنډه موده وړاندي چي كله دصدراعظمي بينظير بوټو حكومت ړنگ او نوي انتخابات اعلان شول مرحوم ميرافضل خان مسلم ليگ گوند دټل لپاره پريښود او دولي خان په مشري يې په عوامي نيشنل گوند كي غړيتوب اعلان كړ.

مرحوم ميرافضل خان په راتلونكوانتخاباتو كي د سرحدي ايالت له دوو مختلفو حلقو څخه كانديد كړي وو او سياسي كتونكي پدي عقيده وو چي دنوموړي دبرياليتوب امكانات ډير روښانه وه او ددي امكان و چي دمسلم ليگ او نيشنل پارټي دتفاهم له لاري نوموړي بر ځل بيا د سرحدايالت لومړي وزير جوړ شوي واي دخبري منابعو درپوټ په اساس ميرافضل خان دزړه په ناروغي اخته و چي په اسلام آباد كي يې ساوركړه .

دهغه جنازه به نن خاورو ته سپارل كيږي.

داسلام آباد په

اتري پيل كيږي دغه خبري دملگرو ملتودسرپرستي لاندي تر سره كيږي تراوسه معلومه نه وه چي طالبان به پدي خبرو كي برخه اخلي كه نه ؟ خو پرون په اسلام آباد كي دطالبانو يو مشر وكيل احمد له بي بي سي سره په مركه كي وويل : دملگرومللتونو سازمان د هڅو په نتيجه كي چي په راتلونكو ورځو كي به اسلام آباد كي كوم مذاكرات كيدونكي دي او هغي لپاره طالبانو هم خپل استازي دي غوښتي ته دگډون لپاره پاكستان ته راليږلي دي او پدي غونډه كي به گډون كوي .

دبي بي سي خبريال ددي پوښتني په ځواب كي چي دپخوانيو دغه رنگه غونډو كي چي په اسلام آباد او مزارشريف كي ترسره شوي څه پرمختگ شوي و كه نه ؟ وكيل احمد وويل : اصل په خبرو كي پرمختگ په مقابل لوري پوري اړه لري ، چي ځومره هغوي تيروژمنو ته وفاداره دي مخكي خبري اتري دي پړاوته رسيدلي وي چي دجنگي بنديانو تبادله او اوربند شوي واي . خو لدي امله چي هغوي ددي هيله درلوده چي پيشرفت به وكړي نو مذاكرات بي پرځاي پريښودل اوجنگ ته يي دوام وركړ اوس هم په دوي پوري اړه لري.

كه دوي آماده شي نو پدي كي شك نشته چي مذاكرات به په مخ لاړ شي وكيل احمد ددي پوښتني په ځواب كي چي تاسو ددغو خبرو لپاره په اجنډا كي څه لري ؟ وويل : هسي خو به نشراتي بيانونو كي راغلي دي چي دجنگي بنديانو تبادله او داوربند اوهمدارنگه دراتلونكي حكومت په شكل باندي خبري كول . خوزموږ ددي خبرو لپاره دوه مقدماتي نقطي دي او هغه دجنگي اسيرانو تبادله اوسلستي اوربند ، پدي باندي به موږ په راتلونكو خبرو اترو كي ان شا الله بحث كوو . همدارنگه له مولوي عبدالوكيل نه پوښتنه وشوه چي كه دغه خبري مخالفين ومني ،تاسو نو رو خبرو ته هم تيارياست .

چي هغه ځواب وركړ : بلي موږ دمذاكراتو دپيل كولو لپاره ، همدا دوه ټكي ضروري گڼو اوكيدلاي شي چي دا لاره هواره كړي اودنورو خبرو لپاره زمينه مساعده شي . ملا عبدالوكيل پدي اړه چي پدي مذاكراتو كي به دطالبانو په هيئت كي څوك غړيتوب ولري ؟

ځواب ' وركړ بوخوزه خپله ملاوكيل احمد او بل دطالبانو سفير په اسلام آباد كي (مفتي معصوم افغاني) اويو بل دسفارت لمړي سكرتر مولوي عبدالوهاب له مولوي وكيل احمد نه پوښتنه وشوه چي امريكا ته دطالبانو هيئات سفر كوي پدي هكله هغه داسي ووېل .

دامريكا له سفارت سره پدي اړوند خبري شوي تراوسه كرمه دقيقه نيټه نه ده ټاكل شوي اوكه په راتلونكي كي كرمه نيټه وټاكل شي ، داراز سفر امكان لري او يه شي.

(٤) تن ازاختطاف كنندگان درشهر كابل دستگير شدند

كابل ٢٢ جدي

(٤) تن اختطاف كنندگان كه چندي قبل يك تن ازشهريان كابل را ازناحيه (١٠) اين شهر اختطاف نموده بودند توسط مؤظفين امنيتي طالبان دستگير شدند.

قرارگزارش راديو صداي شريعت اختطاف چيان هريك محب الله ولد اختيار، بهاوالدين ولد عبدالمتين ،محمديار ولد محمد عمر وعبدالمنان ولد عبدالجليل كه ميخواستند با تهديد مبلغ (٦٠٠٠٠٠) افغاني را ازحاجي عرب باشنده ناحيه (١٠) اخذ نمايند حين اخذ پول دستگير و يك تن ديگر كه نزد آنان اسير بود رها گرديد . درگزارش گفته شد كه قضيه تحت غور قرار دارد.

صاحبزاده يعقوب

بيا ايران ته لاړ شي ايران او پاكستان دافغانستان په شخړه كي دبيلو بيلو اړخونو مرسته كوي .

دبي بي سي راديو ددي سفر داروند په څند خبره كي وايي .

صاحبزاده يعقوب خان څو ځله پخواهم دپاكستان دبهرنيو چارو وزير و دي چي

ددي سفر دمقصد په هكله نوموړي وويل په امريكا كي دمقيمو افغانانو دكتلو لپاره دهغوي دبيا ، بيا غوښتنو له امله اوهمدارنگه دامريكي دخارجه وزارت دمقاماتو سره دځينو خبرو لپاره آو دوجانبه موضوعاتو باندي په نيويارك كي دملگرو ملتونو په سطحه باندي كوم تړاو ولري خبري كيږي.

له مولوي وكيل احمد نه پوښتنه وشوه چي ويل كيږي چي ملاغوث په نژدي وختونو كي تهران ته ځي تاسو پدي هكله څه واياست ؟ نوموړي په ځواب كي ووېل دايران يو هيئت مخكي افغانستان ته راغلي و اودطالبانو له مشرانو سره يي كتلي و اوهغوي ته يي بلنه وركړي وه هغو پدي باره كي نورو ملگرو هم تفصيلات وركړيدي ، په راتلونكو څو ورځو كي به مذاكرات صورت ونيسي چي له وروستني نتايجونه به يي تاسو هم خبر شي .

ملامحمدغوث

د كابل دشريعت غږ راديو تيره شپه په خپل خبري سرويس كي وويل چي ملامحمد غوث د طالبانو د واكمنو مقاماتو په لارښوونه په دې وروستيوكي د افغانستان داسلامي دولت دهدفونو او پروگرامونو د بيانولو په مقصد بهرنيو هيوادونو ته سفركړي ؤ .

دغه راديو په دي اړوند نورڅه نه دي ويلي او داېي هم ترگنده نكړه چي ملامحمد غوث كومو بهرنيو هيوادونوته سفركړي ؤ .

با بستري

شفاخانه هاي مسكو بستر گرديده است.

گفته ميشود كه وزيرخارجه وبرخي سران حكومت روسيه مصروف فعاليت هاي سياسي بوده كه در صورت مرگ احتمالي يلستن كرسي رياست جمهوري را اشغال نمايند .

احتمال دارد كه وزيرخارجه روسيه با مرگ وياكنار رفتن يلتسن از قدرت ، بحيث جانشين او كانديد و يا تعين گردد .

يفگيني پريماكوف تصريح كرد كه با كناررفتن يلتسن ازقدرت اين امكان تقويت مي يابدكه جمهوري چيچن بحيث يك كشورآزاد ومستقل درمنطقه قفقازعرض اندام نمايد ،دراين صورت روسيه ناگزيراست استقلال چيچن را برسميت بشناسد .

لازم بياد آ ورى است كه درنتيجه موافقتنامه صلح ميان روسيه وچيچن ، آزادي اين جمهوري تا پنج سال آينده به تعويق افتاده است اما ناظران امور اوضاع معتقدند كه درصورت تحول سياسي درمسكواين موافقتنامه ملغى قرار داده خواهد شد.

اوسني موقت حكومت كي به دبهرنيوچارو دوزير په حيث كار كړي .

پداسي حال كي چي هيواد يي بوځل بيا په سياسي گډوډيو كي دي شپږ كاله وړاندي چي دي به وروستي ځل دبهرنيو چارو وزير و ، يعقوب خان به دكشمير او افغانستان په اړه له هند سره دشخړي په هكله ايران ته د يوه نژدې ملگري په سترگه كتل . خو اوس دا هر څه له منځه تللي دي

دافغانستان په اړه دواړه هيواده جلا جلا نظر لري تهران په اسلام آباد تور لگوي چي دطالبانو ملا تړ كوي پداسي حال كي چي ايران دطالبانو دمخالفينو ترټولو كلك ملاتړي دي.

خو پاكستان له طالبانو سره دنژدي اړيكو خبره ردوي او پدي ردونه دپاكستان له پولو پوري غاړو ته څوك باورنلري.

يعقوب خان له خپل سيال ولايتي سره په بيلا بيلو نړيوالو غونډو كي ليدلي چي دافغانستان په اړه خبري وكړي ، خو دواړوهيوادونو خپل دريځونه لاسخت كړ

جنگ هاي پراگنده در

بالامرغاب ولايت بادغيس همچنان ادامه دارد .

براساس گزارش هاي رسيده يك نطاق شوراي عالي دفاع ادعاكرد طي درگيري هاي (٢٤) ساعت گذشته ميان نيروهاي شوراي عالي دفاع ونيروهاي طالبان (١٠)موضع گروه طالبان به تصرف نيروهاي شوراي عالي دفاع درآمده است وتعداد زيادي ازافراد نيروهاي طالبان كشته ويازخمي شده اند.

اين نطاق افزود كه در درگيري هاي روزگذشته (٦) عراده تانك زرهي طالبان تخريب و (٤) عراده تانك به تصرف نيروهاي شوراي عالي دفاع درآمده است :

قراريك خبر ديگرنيروهاي گروه طالبان ادعانموده اند كه طي اين درگيري ها تلفات سنگيني به نيروهاي شوراي عالي دفاع وارد آمده وحمله تعرضي آنان به عقب زده شده است .

همچنان به اساس ادعاي مقامات شوراي دفاع نيروهاي طالبان روزگذشته حوالي ساعت (١٠)بجه قبل ازظهر يك حمله تعرضي راعليه نيروهاي شوراي عالي دفاع درشمال كابل آغازنمودند كه بامقاومت سخت نيروهاي شوراي عالي دفاع روبرو گرديده وبه عقب زده شد .

درگزارش آمده است كه باوجود جنگ سه ساعته تغيري قابل ملاحظه درمواضع دوطرف به ميان نيامده ودوطرف درمواضع سابقه خود جابجا ميباشند .

طالبان متخلفان

رمضان تخلف ورزد .

عنايت الله «بليغ» مسؤل اداره امربا لمعروف ونهي ازمنكر اعلان داشت كه متخلفان از اين امريه طالبان با (٦٠) روزحبس مجازات خواهندشد .

وي اظهار داشته كه زنان و دختران درجريان اين ماه كمتر از منازل شان خارج گردند.

زنان مي توانند برا ى اجراى امورضروري منجمله خريد مايحتاج منزل ورفتن به فاتحه اقارب شان آنهم همراه بامحرم شرعي ازخانه خارج شوند درغيرآن مجازات مي گردند .

مسؤل اداره امربه معروف ونهي ازمنكر افزود كه طالبان قصد ندارند درمنازل شهريان كابل داخل شده تاموضوع را تحت غور وبررسي قراردهند .

وي خاطرنشان كرد كه اتباع خارجي بيماران وكساني كه عذرشرعي داشته باشد ازحكم روزه گرفته مستثنى مي باشند اما خورد ونوش آنها نبايد درمحضرعام صورت گيرد .

طالبان ازمردم خواسته اند كه دراين ماه متبرك به همسايه ها و افراد مستمند و فقيركمك نمايند .

همچنان اداره طالبان اعلان داشته قيود گشت وگذار شبانه كه قبلاً ازساعت نه شب نافذ بود . درماه مبارك رمضان تا ساعت ١١شب تمديد شده است تا شهريان كابل بتوانند در اداى نماز تراويح شركت كنند .

بدي .

دپاكستان لپاره له هند سره دايران مخ په زياتيدو تكي تجارتي اوسياسي اړيكي دوبري پريشاني وردي هند دامريكا په هغو هڅو سترگي پټي كړي چي ايران براځي پريږدي اوداسي گامونه يي واخيستل چي تجارت ډيركړي او غاز اوتيل ترلاسه كړي.

تهران هم د كشمير په اړه خپله تگ لاره بدله كړه اوراتگ لاره دپاكستاني دملا تړ له اندو ده په يوه منظم ناپيلتوب واوښته .

هيئت كميته

شوراى اداره طالبان دركابل راجع به بهبود وضع حقوق بشر در افغانستان بحث نموده ازطالبان مطالبه كرد كه موازين حقوق بشر را رعايت نمايند.

منابع خبري گزارش مى دهد كه طى اين ديدار اين مقام مسؤل طالبان به مسؤل سازمان بين المللى حقوق بشر اظهار داشت كه طالبان بااستقرار امنيت درساحات تحت كنترول شان ، برحقوق فرد فرد افغانستان احترام مي گذارند .

ملامحمد حسن خاطرنشان كرد كه افغانستان عضو سا مان ملل متحد بوده وهرعضو اين سازمان داراى رسوم وعنعنات بخصوص مى باشند طالبان منشورسازمان ملل را معتبرمى شمارند وخود را ملزم به اجراى آن ميدانند .

هيئت طالبان راجع به فراگيري علم وتحصيل زنان افغان خاطرنشان ساخت كه ما مخالف تعليم زنان نيستيم ، درحال حاضر كميسوني درجهت آغاز مجدد فعاليت هاى تعليمى دركابل تشكيل شده كه در آينده گام هاى عملى در اين زمينه برداشته خواهد شد .

قرار است هيئت كميته جهانى حقوق بشرپس ازسفرش به افغانستان وارد نيويارك گرديده گزارش فعاليت هاى خودرا ازمناطق تحت كنترول طالبان به سازمان ملل متحد تقديم نمايد .

ايران ازهيئت

روزگذشته طى مصاحبه ئى در،ارتباط باسفر هئيت گروه طالبان به ايران گفت : ازسوي ايران هيچگونه دعوتى صورت نگرفته است واين هئيت به خاطرمسائل افغانستان علاقه مندسفريه ايران شده است .

وى درمورد مسائل ومشكلات فعلى افغانستان افزود :مردم اين كشور بايد سرنوشت خود را خود تعين كنند ، اگرگروه هاى متخاصم درافغانستان بخواهند باهم مذاكره كنند ايران آماده است درين امرتسهيلات لازم را دراختيار آنها قرار دهد.

ولايتى افزود ايران آماده است درآينده نزديك يك اجلاس بين الافغانى را درتهران برگذار كند و درصورت تمايل ايران ازدولت قانونى افغانستان وتمام گروه ها وهمچنين ازطالبان خواهد خواست كه دراين اجلاس شركت كنند ودرصورت چنين امرى ميتوان اميدوار بود كه افغانستان در آينده نزديك به صلح پايدار دست يابد. اين اعلان وزيرخارجه ايران درحالى انتشار مى يابد كه مقامات رهبرى طالبان تأكيد دارند كه حكومت ايران از ايشان دعوت بعمل آورده تا بخاطر مذاكره روى مسايل اختلافى هيئتى به آن كشور بفرستند .

گزارش ها حاكيست قرار است ملامحمد غوث وزيرخارجه حكومت طالبان در اين نزديكى ها سفرى به تهران داشته باشد.

همچنان ملاامـــيرخان متـــقى وزيراطلاعات وكلتورحكومت طالبان دركابل ضمن صحبت باخبرنگاران اظهار نموده بود كه هيئت طالبان ضمن مذاكرات بامقامات ايرانى ازآنها خواهد خواست تا ازمداخله درامور داخلى افغانستان جلوگيرى بعمل آورند .

تاحال معلوم نيست بعد از اين اظهارات وزيرخارجه ايران در مورد سفرهيئت طالبان به تهران حكومت طالبان چگونه عكس العملى ازخود نشان خواهند داد.

دونفر به جرم سرقت

گذشته اساميان عزيزاحمد ولد محمد امان مدير حفظ ومراقبت آريانا وشاه محمود ولد محراب الدين تجار، يك تعداد فلنجر را كه عبارت ازپرزه هاي موتر ميباشند ازگمرگ ميدان هوايي كابل به شكل غير قانوني و بدون محصول خارج كرده بود كه ازطرف مؤظفين كميته احتساب ميدان هوايي كابل دستگير وموضوع تحت تحقيق وبررسي جدي قرارگرفته است .

كار استخراج معدن ياقوت

مختلف بيان داشته افزود: جهت استخراج وبهره برداري ازمعدن جگدلگ اقدامات جدي روي دست گرفته شده وكار استخراج آن عنقريب آغازخواهد شد.

سازمان عفو بين

اين كميته كه مقرآن در لندن مى باشد طى صدور اعلاميه اى خاطرنشان ساخته كه هجوم هاى اخير هوايى اكثركسانى را هدف قرارداده كه به جنگ ها هيچگونه دخالتى ندارند .

دراعلاميه تذكربه عمل آمده كه طيارات مخالفان طالبان بتاريخ پنجم جنورى برخى مناطق مسكونى شهركابل را مورد بمباران قرار داد كه موجب كشته شدن وجراحت برداشتن بيش از بيست شهروند بىدفاع و ويرانى دومنزل مسكونى دراين شهر گرديده است .

گروه هاى افغان

دوكتورعزالدين (لاراكى) رئيس جديدكنفرانس كشورهاى اسلامى ازكليه جناحهاى متحارب و دخيل در جنگ افغانستان خواسته كه ازهرگونه درگيرى مسلحانه درماه مبارك رمضان خود دارى نمايند .

دوكتورلاراكى به جناح هاى افغان توصيه كرده كه با برقرارى آتش بس سرتاسرى ،مذاكرات وكفتگوهاى صلح آميز دركشورشان را آغاز نمايند ومسايل مورد منازعه خود را ازطريق تفاهم ومصالحه حل وفصل نمايند.

رئيس جديد كنفرانس كشورهاى اسلامى ازبرخى كشورهايى كه درامورداخلى افغانستان مداخله مى كنند ، مطالبه كرده كه مداخلات شان دراين كشوررا قطع نموده براى جلوگيرى ازادامه، جنگ وخونريزى ، ازارسال هرگونه سلاح ومهمات به افغانستان خود دارى نمايند .

دراظهارات وى كه طى صدوراعلاميه اى در جده منتشرشد تذكربه عمل آمده كه جامعه، جهانى در امراستقرارصلح وثبات واعمارمجدد افغانستان تشريك مساعى نمايند.

شايان ذكراست كه دراين اواخر كنفرانس سه جانبه ايران ، پاكستان وتركيه درشهراستانبول طى صدور قطعنامه اى ازگروه هاى درگيرافغان جداً مطالبه نموده كه آتش بس سرتاسرى درماه مبارك رمضان را درافغانستان نافذ نمايند.

ملا محمدحسن آخند

په ربوټ كي ويل شوي چي ملامحمد حسن دروسته د سروبي په ولسوالي كي د نغلود بريښنا د بند څخه هم ليدنه وكړه او ددغه بند مسؤلينو ته يې لازمي لارښووني وكړي اوهغوى ته ئي وويل چي د روژې په مباركه مياشت كي د كابل ښاريانوته د بريښنا رسولو په اړوند جدي اقدامات وكړي .

ربوټ زياتوي چي ملامحمد حسن اخند : دغه بند مسؤلينو او كارگرانوته نقدي مكافات وركړل .

په ربوټ كي داهم ويلي شوي چي نوموړي دودانولوچارو وزارت مسوليتوته دنده وسپارله چي دنغلود بند پل بياترميم اوجوړكړي

راديوويل د طالبانو د شورا مرستيال همدارنگه په دي ولسوالي كي د پروان ولايت د كوه صافي د سيمي مشرانو او سپين ږيروسره هم وكتل چي نوموړ مشرانو د كوه صافي په سيمه كي د طالبانو د فعاليت د پراخولو په لړكي دهغوي سره هر راز مرسته وكړي .

طالبان هغه

چې پرون د ختيزولاياتو دگڼ شميرقوماندانانو ، سپين ږيرو اوقومي مشرانو په گډون په پيښور كي جوړه شوې ده .

د شهادت خبريال ربوټ راكوي ، غونډه ترغرمي مخكې په لسوبجو د مولوي شمال خان له خوا د خومباركو آياتوپه تلاوت پيل شوه ، وروسي د ننگرهار پخواني جهادي شورا څيئوئمرو لكه مولوي كمال اومولوي محمد آجان پرخپل وار خبري وكړې، د ختيزو ولاياتو دشورا د بياتشكيل پرضرورتونو بې رڼا واچوله او ددې شورا ليكل شوي پريكړه ليك يې ولوست . وروستي د ننگرهار پخواني والي چې برځل بيا دختيزو ولاياتو قوماندانانو د شورا د مشريه توگه ټاكل شوى دى ، خبرى وكړي چې دخپلوخبروپه يوه برخه كې يې د طالبانو پرواكمني باندي د شديد انتقاد په ترڅ كي وويل دموږ داظلومباشتي صبر وكړ، چې په افغانستان كې به امنيت راشي دويني توئيدني څخه به مخنيوى وشي . خو طالبانو په افغانستان كې امنيت ټينگ نكړ.

حاجي عبدالقديرد خپلوخبرو په پيل كې وويل :

روسان له افغانستان نه د هيدى مجاهدينو د متيرپه زور ووتل چي طالبان ورته اوسه پريكي وايي، دغه مجاهدين اوس د طالبانو په لاس بې آبه كيږي . بشځي بې بې پته كيږي دغه مجاهدينو هغه روسان مات كړي چي نوله دنياتري ويريده ، او پدي وخت كي په افغانستان كي يوطالب نه وو چي زموږ د شهيدانو جنازه وكړي .

حاجي عبدالقديرووويل :

په افغانستان كي چي كله كورني جگړه روانه وه ، پرمشرقي ولاياتوكي آرامي ده ، يو نظام كه څه هم مات او گودو وجود درلود ، نسبتي امنيت يكې وه ، خلك پرې راتول وو ، څكه نوطالبانو ته جايزه ووجي دى خواته قدم واخلي خو چي كله يي دى خواته قدم واخيست ، د مشرقي دغه پوه خلكو د دي لپاره چي دخلكو وينى توئي نشي ، مسلمان ووژنه رانشي ، پدي خاطر بي مشرقي ورته پريښود . خو اوس گورو چي دوى پكې څه كوي؟

حاجي قديرهمدارنگه وويل ؛

طالبان افغانستان د تجزيي لوري ته مخ په وراندي بيايي ، هلته د پښتواوفارسي ، د تاجك او ازبك په نامه توپيرونه راولاړوي .

حاجي قدير دخپلو خبرو په دوام زياته كړه :

دا دمشرقي ولاياتو د خلكوحق دى ترڅو پاځيري په څڅره اوجرآت دالفزوكړي چي موږ نوريه افغانستان كي سوله اوامنيت غواړو ، موږ نور په افغانستان كي د ويني توېدني بنديدل غواړو . دا د مشرقي خلكو مسلم حق دى .

حاجي عبدالقديريه همدى ډول وويل :

دا د افغانستان پرخلكو د مشرقي د خلكوحق دى چي دغه عرته لبيك ووايي، او د كامپابي د منزل خواته يي روان كړي .

د ننگرهار پخواني والي د خپلو خبروپه يوه بله برخه كي وويل :

موږ ډيرلو خاووته كه طالبان دى كه د تنظيمونو مشران هړگرو چي مشرقي د امن كور وو ، كله به چي د مشرانو ترمينځ اختلاف و نو په مشرقي كي به راټوليدل ، اوس راځئ مشرقي لدي كشمكش نه وباسي ، كه نه نوموږ په هيڅ صرفه نه كوو. الحمدلله مشرقي علماء لري ، پوه خلك لري جهادي مشران لري، قوماندانان لري بيا به د دوى له مشوري سره سم عمل كوو.

د شهادت خبريال ليكي د غونډې په پاى كې د مشرقي شورا غړي او د لغمان ولايت پوره قوماندان «خميني» خبرى وكړى اوغونډه په اختتاميه دوعاياى ته ورسيده .

سه جمهوري آسيا

آژانس خبررسانى انترفكس گزارش داد كه اين موافقتنامه را نورسلطان نظربايف ،عسكرآقايوف ، و اسلام كريموف رؤساى جمهورقزاقستان ، قرغزستان وازبكستان طى نشست سه جانبه اى در شهر بشكيك به امضاء رسانيدند.

روساي جمهور سه كشور آسياى ميانه از اوضاع درافغانستان وتاجكستان ابراز نگرانى كرده راجع به تمديد ميعاد اقامت عساكرشان در تاجكستان تصاميم لازم اتخاذ كردند .

دراين مذاكرات رؤساى جمهوراين كشورها خاطرنشان ساختند كه جمهوري هاى آسياى ميانه مخالف تمديد ميعاد نيروهاى شان درتاجكستان بوده اما اين امر بنا برتقاضاى بوريس يلتسن رئيس جمهور روسيه صورت گرفته است .

دختيزولاياتود قوماندانانو ، قومي اوعلمي مشرانو د شورا پريكړه ليك كې داسي ويل شوي دي .

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله وكفى وبعد:

د حركلتريه اوزدوكي چي كله نه روسي قواوي د بي شميره قربانيو په نتيجه كي د افغانستان څخه ووتلي او د نجيب حكومت له منځه تللي دي هيواد وال اونړيوال ددي شاهد دي چي ختيزولايتونه د سولي اومذاكراتو معاهدو او د متاثرينو د امن كورژ او دختيزو ولايتونو اسلامي شورى په دغه لړكي د ملي اوبين المللي واو او اعتمادلپاره بشپړبيطرفي سياست خپل كړي او د ملل متحد او اسلامي كنفرانس د وفدونومختلفه مراحل د ختيزوولاياتو مركزجلال آباد كي سرته رسيدلي چي د وروستي ځل لپاره د دولت اوطالبانو تحريك ترمنځ د شخړو د پرامنه حل په ضرورت د برافغان شسرله حل هڅي هم ددي شاهد دي خو د افغانستان په داخل كي د بين الافغاني تفاهم د سوچه له مينځه وړلو په حرص داسي هڅه عملي شوى چي د طالبانوتحريك ختيزولايات د خپلي سلطي لاندي او په ټول ملك نظامي سلطه د شريعت اوامنيت اقامه په عنوان يقيني كړي شي ، خو داسي ونه شوه ، ملك د خونريزى ، حقوقي تهديد تحريم داسي شكارشو چي ورځ په ورځ خلك د ملك څخه د بهروتلو هڅي كړي او يا په داخل كي بي كوره او ماشومان د تعليم څخه محرومه كيږي، د فقر او قاتي اوگراني څادر به ټول ملك په راخوريدو دي اوهروكړي ديته مجبوردي چي ددغه بحران څخه د ژغورني لاره ولټوي ، نو د ختيزو ولاياتوعلمي اوجهادي اوقومي مشرانو هم د شرعي حاكميت او په سيمه كي د امنيت اوحقوقي احياء او حفاظت په احساس د حالاتو د څيړني په لړكي لاندي تصويب اوفيصله صادره كړي .

١–حاجي عبدالقديرد ختيزو ولاياتود مشر په حيث د عبوري مودي لپاره تائيد اوانتخاب دي

٢.– لاندي كميسونونه د تصويب شوي لايحي سره سم د عبوري مودي د كار لپاره تشكيل اومنظوردي.

الف : اجرائيه كسيون .
ب : اداري كسيون .
ج : مالي كسيون .
د : سياسي كسيون .
ر: دفاعي كسيون .
ز: اطلاعات .
ژ: قومي ارتباطاتو كسيون
ح : علمي شورى

دغه ټول كميسونونه به دختيزولاياتو د اسلامي اوملي كنويرابرتنظيمي ترڅود پخوا په شان ختيز ولايات د بدامني د شخړو اوظلمونو څخه وژغورل شي اوهرقسم غيرشرعي اوغيرانساني توپيراويدسلوك مخه ونيول شي او دسيمي بي كوره خلكو ته د كورونو د ستنيدو ، شرائط برابركړي شي . كركه وحشت او حقوقي تحريم خاتمه پيداكړي او ددغه مقصد لپاره د همكاري توجه راوگرځول شي خداناخواسته كه احياناً پدي لياركي ستونزى اوموانع جوړيږي د هغي د لرى كولو په ضرورت به مناسب ضروري معقول تجاويز د غورلاندي نيول كيږي .جوړنظام اوكميسونونه به د اړوند سيمو اوټول ملك لپاره ټولوته د مثلو وړنظام راشكته كيدوځي كوي كله چي يو مركزي متحد اسلامي نظام جوړشي ختيزولايات به هم په هغه چوكاټ كي تنظيميږي.

درست بخوانيم و

٢- هرگاه كلمه به ها ى غيرملفوظ ختم شده باشد ، بين آن كلمه وصيغه هاى مفرد ضميرها بصورت ا ستثنايي (ا) آورده ميشود . واگرضمير هاى منفصل (من ،ما، تو ، شما، او ، آنان) بصورت اضافى آورده شود ، بين ضميرها وكلمه هاى مختوم به هاى غير ملفوظ (ه)، مانند پيشتريك علامه، مشابه بهمزه، عربى نوشته ميشود :

خانه ام – خانه، من
خانه ات – خانه، تو
خانه اش– خانه، او
خانه مان – خانه، مان– خانه، ما
خانه تان– خانه، تان – خانهٔ شما
خانه شان –خانه، شان – خانه، آنان

هرگاه كلمه ها به (ى) ختم شده باشد (مانندكلمه هاى مختوم به كانسونتت ها) ضميرهاى بدون تغييرات واضافات به آن ها مى پيوندد ، مانند :

زندگيم – زندگى من
زند ، گي مان – زنده گى ما
زنده گيش – زنده گى او
زندگيشان –زنده گى آنان
زندگيست – زنده گي تو
زنده گى تان – زنده گى شما